

R-9527

# Er estudiant

Mai/Junh 2010



Premsa entara

Donau  
Aran

comunitat educativa d'Aran

Numéro 8 • Suplement de LO CAMPUS 11



*Oh la lá!*

ER INSTITUT GENIAU EN RADIO FRANCESÀ



# Oh la lá!

## ER INSTITUT GENIAU EN RÀDIO FRANCESCA

Eth nòste Institut d'Aran a tornat a trionfar en Concurs de Ràdio Escolara Francesa. Des cinc categories deth concors, es escolans d'Aran an guanhat eth prumèr prèmi ena categoria B de 1er e 2au d'ESO e tanben eth prumèr prèmi ena categoria D de Bachelierat e Moduls professionaus.

Carla Cruces, Alba Monserrat, Óscar Herrera, Núria Juncà e Naila Garcia an estat es guanhadors dera categoria d'ESO. E eth maxim guerdon, eth dera categoria de Bachelierat, çò de mès predat e que representa un viatge tà París l'a guanhat Mònica Robles, Noemí Lastera, Melanie Marchal e Bertran Montoya. (Es estudiants dera fotografia de portada d'aguest ER ESTUDIANT e qu'entornegen ara professora Medan).

Dirigidi pera professora Fabi Medan, enguan 5 grops der Institut presentauen

**S**ò Fabi Medan, professora de francés en Institut d'Aran, dera Val d'Aran. Hé quate ans, comencèc ua aventura plan polida damb es mainatges que participèren en concurs de ràdio en APFC (Associació de Professors de Francés de Catalunya), presidida per Carolina Vicente.

Un maitin, Elisabet Pous, companha de trabalh, desvelhèc era mia curiositat en tot comentar-me qu'existie un concurs de ràdio a nivèu de toti es estudis de Catalunya e que sonque calie apuntar-se, lièger eth reglament e meter-se a trabalhar. Atau ac hi, pr'amor que trabalhar per projectes damb es escolans ei era clau entà arténher boni resultats.

En octobre, coma cada an, liegem es témens prepausadi e demanaias escolans des diferentes classes se vòlen participar.

Aguest ei un moment important ja que



cada an, me trapi damb responses negatiuas per motius plan diférents: a viatges, diden que vòlen participar, mès non son dispausadi a trabalhar o a funcionar en grops; a viatges, comencen a funcionar mès non trapen un equilibri de grop de trabalh e de bèra forma, encara que s'aconsegueixue arribar en moment dera grabacion finau, segur que se notrà era falta de complicitat entre eri.

Mès tanben i son aguesti que decidissen

eth són trabalh, tres de dusau d'ESO, un de prumèr de Bachelierat e un de dusau de Bachelierat.

Aguest concurs ei organizat pera ssociacion de Professors de Francés de Catalunya. Enguan n'ère era quataua edicion e eth 14 d'abriu passat, se celebrèc en Barcelona en Institut Francés, er autrejament des prémis.

Er Institut d'Aran seguís guanhant prémis de ràdio, coma era edicion passada que d'aguest concurs de Ràdio Escolara Francesa dus grops tanben guanhèren e entre eri eth viatge tà Paris que felicament realitzèren Guillem, Melanie, Noemí, Carmen, Borja, Yolanda e era professora Fabi.

ER ESTUDIANT a demanat ara professora Fabi Medan era sua opinion sus qué representen aguesti prémis e vos aufrim de contunh eth són tèxte.

lançar-se e quan an acceptat era prepausa, comenten entre eri coma coma vòlen tractar eth tèma alistat e jo les ajudi a planificar era faena. Mos i passam tres o quatre mesi, depen de coma es mainatges aconseguissen relacionar-se. Les guidi en trabalh dera escritura, dera elaboracion, dera correccio gramàticau, dera fonética, des enllaç entre es diferents parts deth programa e des efectes especiaus. En aguest punt, ès de soslinhar er hèt de qu'es escolans an ua imaginacion tan grana que jo sonque me dediqui a escutar.

Pendent tot aguest segon trimesadèr, me convertisqui en un guide ara sua escota, en tot balhar-les es esturments tò que pòrtent endauant eth són projecte. En cap moment ei eth MÈN projecte e creigui qu'ei aguesta era clau der èxit. Quan arriba eth dia dera grabacion, son nerviosi pr'amor qu'an dètz menutes tò plasmar er esforç de moltes setmanes.

Sagi de transmèter-les era mia illusion tò compartir un saber, un saber èster, un saber hèr, tues competències e eri se pròven ada eri madeishi en tot viuer ua aventura que les hè a crèisher.

Creigui que tò ua professora, compartir era illusion der ensenhamant damb un escolan ei era part mès meravellosa que me balhe eth mèn mestier. \*



Fabi Medan  
Professora de francés  
Institut d'Aran

## TEISHINT CULTURA: activitat conjunta deth Cine Fòrum d'Aran e eth Club de Lectura de Vielha

- *Libre e pelicula "Los girasoles ciegos" de Alberto Méndez e José Luis Cuerda*

Eth dia abans, deth passat Sant Jordi, se celebrèc ua activitat conjunta deth Cine Fòrum d'Aran e eth Club de Lectura de Vielha, que consistie en hèr ua sessió de cine fòrum d'ua pellicula basada en ua obra literaria. Siguec era projeccion dera pellicula deth director José Luis Cuerda, "Los girasoles ciegos" basada en uns tèxtex dera escrivana Alberto Méndez.

Tant era presentacion iniciau dera projeccion, coma era coordinacion e animacion deth debat, les realizèc Pilar Hervada.

Reprodusim de contunh er escrit intègru dera sua presentacion:

**Q**uan programèrem es activitats deth Cinefòrum pendant eth mes de seteme d'est an passat, se mos arribèc era idèa de hèr ua activitat conjunta entre eth Club de Lectura dera

Biblioteca de Vielha e eth Cinefòrum donques que beras ues des personnes èrem abituauas d'ambdues.

Escuelherem eth mes d'abriu entà hèr-la damb era fin de celebrar eth dia de Sant Jordi que de hèt ei ua hestivitat que se celebre deman 23 d'abriu.

Obviu explicar aci çò que representa Sant Jordi en Catalunya e de rebuèda en Aran, mès se celebre eth dia deth libre e tanben s'exalte er amor: amor de parella, hilhau, d'amistat, e coma ja sabetz ei tradicionau regular-se un libre e ua rosa.

Nosati aguesta net, avantsala deth dia de Sant Jordi, mos vam a regular era vision d'ua pellicula qu'entà béri uns des presents ei era adaptacion cinematografica de béri uns des relats curtis que conformen eth libre escrit per Alberto Méndez Borrà qu'aumèn liejut pendent eth mes d'abriu en Club de Lectura. Se tracte deth libre "Los girasoles ciegos".

A estat publicat per Anagrama en an 2004, com è dit eth són autor ei Alberto Méndez, qui lo ve publicat as sòns 63 ans e

que il mesi dempuis moris sense saber deth succès deth són libre.

Se comence a parlar dera qualitat d'aguest libre e ei lèu de boca a audida que se propaguen es sucs qualitat e acabe per convertir-se en un libre de referència obligada. Eth prumèr prèmi qu'obten ei eth prèmi Setenil de relats, damb er autor encara en vida e dempuis dera sua mort obten eth Prèmi dera Crítica e eth Prèmi Nacionau de Narrativa. Força critics opinen qu'ei entre es obres espanyoles mès importants des publicades enes darreri ans.

Er autor neishèc en Roma en 1941 e s'eduquèc en un ambient intellectuau donques qu'eth són pair, José Méndez Herrera, ère poèta e arrevirador. Alberto Méndez, politicamente de querres, militè en Partit Comunista enqua 1982 e ei un lutador antifranquista.

Apoiuridem dider qu'en aguesti darreri ans era narrativa ➔

**EDITORIAU**  
coma materiau de debat entara comunitat educativa d'Aran

## Era hujuda endauant dera Generalitat en ahèr der aranés

Eth Parlament de Catalunya a començat a discutir eth Projet de Lei der aranés.

ER ESTUDIANT en sòu numerò de deseme der an passat ja publiquè intègre eth preambul der Avantprojet de Lei der aranés. Èm deuant d'un pas politic, sociau e lingüistic important e mos sembla que cau dar es maxims elements d'informacion e opinion as lectors.

Ei era Comission de Cultura deth Parlament a on se comence a discutir eth Projet de Lei, qu'en aguest cas, a presentat eth Govèrn dera Generalitat, dempuòs d'aureu aprovat ena session executiva. Dit d'ua auta manèra: es tres partis der actuau govèrn dera Generalitat deth President Montilla an aprovat eth tèxte. Prealablamens era Vicepresidència dera Generalitat dirigida per Josep-Lluís Carod-Rovira, a travers dera sua Secretaria de Politica Lingüistica, ena que i a eth Programa "Occitan en Catalunya" que n'ei director Jusèp Loïs Sans Soscasau, siguieren es autors materiaus deth tèxte, en tot auer passat abans dera aprobacion diferent trams, un d'eri, fòrça important, eth d'audiència e informacion publica a on s'i podien presentar allegacions.

Ara, era Comission de Cultura deth Parlament entà discutir eth tèxte deth projete de lei de forma detalhada, article per article, hè ues sessions a on convide a differentes personnes, supausadament expèrtas ena matèria, pr'amor que les aconselhen. A part de lo mau montades que son es discussions, en aguestes sessions se pòt veir era punta der iceberg de çò que passe. Un "expèrt" ditz era sua e cada grop parlamentari pregunte e opine.

Qué passe?

→ espanyola a vist quauquí titols de succès damb tematica concernenta ara guerra ciuia espanyola. Pòt semblar inresible que dempuòs de tanti ans, era reconciliacion en tot explicar era realitat de çò que passèc, non ei facil d'acceptar.

Viuem en aguesti darreri dies coma fòrça non vòlen acceptar era nomenada "Memòria Istorica" e preferissen desbrembar tèmes deth passat, en tot passar pagina e en tot capiviar era istoria qu'entà fòrça, en estat e encara ei, fòrça dolorosa.

Cau admeter qu'entà comprénder eth present ei de besonh conéisher era istoria. Ua istoria globau, mès fòrça propiana e viua en nòste entorn. Fixem-mos per exemple en paper dera glòisa ena guèrra e veiram tant en libre de Méndez, coma ena pellicula, eth retrat d'un ample grop deth clergat liurat a dictadura e as suas accions repressives. Mos mostrera era posicion adoptada pera Glèisa espanyola pendant era guèrra ciuia; era sua prenuda de partit ath cant deth poder, encara qu'evidentments i avec exceptions entre es sòns membres.

Repression que se realizèc de forma directa contra es perdint damb tortures e fusilhades, e ua repression digam indirecta o mès camoflada, de comportaments retrogradi en toti es aspectes dera vida vidanta. Sigueu ua part deth clergat que quan aué parlament recuperacion dera "Memòria Istorica" tanben serie de besonh analisà e c'explicà. Sonque arrebrembem un aspecte que tanben mos repercutiu en Val d'Aran, que sigueu eth discors elaborat petj jesuita Pérez del Pulgar qu'elaborèc era teoria dera "redempcion de pena petj trabalh" e qu'es franquistes assumiren coma doctrina entà esperar fisica e moraments as presi dera guerra. E damb aguesta madeisha doctrina de hon, era Val d'Aran acueilliec as presi deth franquisme que bastiren eth prumèr Tunel de Vielha.

Ei libre de "Los girasoles ciegos" se compause de 4 relats curts, preferisqui cridar-les atau, que non condes, pr'amor qu'entà jo non an pas arren de fiction, mèslieu son istories creibles que pòden auer succedit un e mil còps pendent es ans en que cronologicamente se desvelopen, 1939, 1940, 1941 e 1942, dilhieu entà fòrça eth periòde mès dur dera postguerra.

Donques, que se parle de lengua, mès se hè politica pura e dura. D'entrada es grops parlamentaris deth govèrn dera Generalitat ena discussion se presenten divididi. E tà suspresa deth protocolo institucionau mondiau, eth grop parlamentari deth Partit Socialista de Catalunya (PSC) ei representant petj deputat Paco Boya, que coma toti saben ei èt Sindic d'Aran, eth President deth nòste País.

D'entrada, susprendaments eth Sindic Boya en debat hè d'oposicion deth tèxte qu'aprovèc eth Govèrn, mès coma se ve, promoigues Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Es Convergents catalans dera Comission son a ans lutz des Convergents aranesi e era rësta ei pur folciòre e pirotècnia.

Dejà ena escuelhuda des "expèrts" s'a hèt politica e partidista, e cadun a portat es sòns, tà "legitimizar" es postures deth sòu grop parlamentari. Mès s'au passat en quantitat. An portat lobbies sociaus, academics e economics que der occitanisme n'an hèt un *modus vivendi* nefast, sustot entà Aran. Mès ath delà, aguesti lobbies catalans promòn artificialaments un problema de dialèctes e lengua occitana qu'en Aran non existís.

Arrés discutis era unitat dera lengua occitana, arrés discutis qu'era lengua occitana a dialèctes, arrés discutis qu'er aranés ei un dialècte. Mès toti se preguntent ce per qué cau hèt ua Lei, se non defense es drets der aranés e era creacion d'un context legau pr'amor qu'er usatge sociau der aranés sigue de vertat e viable.

Ath delà de hèr-se politica, i a fòrça sectarisme tant en Aran coma en Catalunya. "... S'ac ditz Boya, non m'interesse...", Diden uns. E es auti: "... Aço ac a hèt Sans, que lo pompen ...", Diden d'auti.

Eca, eca.

Nosati parlam de nacion occitana e non "d'espaci occitan", mès cau conéisher ben Aran e cau auer un programa modern, util, entusiàsmant entà potenciar er aranés e tota era sua occitanitat. Cau normalizar er aranés en tot despolitizar-lo, en tot crear es productes culturaus a on era lengua i é, mès non se ve. Occitània i é, mès prumèr un ei aranés e d'Aran.

Cau arrebrembar qu'auem ua experiéncia istorica enes País Catalans d'queri que dempuòs deth pancatalanisme en exclusiva, non crederen, ne creen, en ua "Via valenciana pròpria", e aguesta postura tanben a contribuit a qu'eth modèu de bastiment nacionau e lingüistic en País Valencian hésque aigües. Ara aguesti, non mos pòden hèt madeish travbalh en Aran.

Maugrat es discordàncias en politica cultura e cívica, editorialments ER ESTUDIAR e LO CAMPUS mos alinham, sense cap tipe de doble, damb eth Sindic d'Aran Paco Boya de coma ve e discutis era naua Lei der aranés.

Eis editors de premsa en occitan sabem fòrça ben, qu'era majoria d'occitans includidi es aranesi, non son "patriotes lingüistics" coma per exemple, es que parlen e ressusciteren er ebrèu e era sua consciéncia lingüistica, donques eth foment der usatge sociau der aranés e tanben deth rète d'occitània, sonque s'artenerà pr'amor qu'es contenguts son interessant e excellenti, non pera militància. Aué es normalizadors dera lengua non son lingüistes, senon "agitadors professionals" qu'impliquen e hèn a vibrar ara ciutadania. Eth marqueting lingüistic ei mès important entara normalization, que certi lingüistes utopics e certi funcionaris dera lengua. ●

Er autor, Alberto Méndez, se referis ada eri coma 4 derrières, donques non deishen d'estar per fin ath cap es istories de 4 derrotati.

Eth darrer relat qu'eth libre arrecueiell ei eth de "Los girasoles ciegos" e ei aguest barrejat un shinhan damb eth dusau relat, eth dera hujuda dera joena parella, era embarassada, es qu'eth



director José Luis Cuerda escuelh amassa damb Rafael Azcona, entà adaptar coma guidon dera pellicula que van a veir agueste net; per cert, eth darrer guidon d'Azcona que moris pendent eth rodatge.

Eth arreconeish eth pròpi director Cuerda, ei un relat dur e trist, e en tot citar es sues propries paraules, mos ditz: "La vida es así de triste, aunque con momentos cojonudos que debemos acumular. Es verdad que lo que narra la historia no es risible, pero si gratificante por lo que tiene de conocimiento de la entraña humana. La observación del dolor ajeno siempre es dolorosa, pero el acceso a las verdades es altamente gratificante".

Còrdia ei un director apassionat des istories de morau malaisida e deth cinema aluenheit der espectacle e es hues artificiaus.

Era pellicula mòstre coma era repression e era pòur influissen negativaments sua era vida des personnes; recréa ua atmosfera repressiva e qu'angoissé. Genèbre opinions fòrça opausades donques a un posicionament politic ben definit que la aluenhe des que non compartissen era sua ideologia.

Seguraments eth són academicisme a generat bona part des critiques. Causticar era interpretacion magistratu de Maribel Verdú coma esposa e maître, damb malucs postissi, per cert, entà semblar mès voluptuosa; era d'entà fòrça era descubierta dera pellicula, Raül Arévalo, eth canonge e era deth mameitge Roger Princep, eth madeish de El Orfanato.

Finau, vos voi dar quauquies pistes des possibles tèmes de debat: era solidut que senten es protagonistes des relats; eth silenci des derrotati o vençudi, tantes veudes que jamès s'ausèren a parlar; eth dolor des exiliadi per tot çò que se les arranquèc; era maternitat; era educacion franquista enes collègis publics e privadi; era repression sexual; eth masclisme dera època, eca.


Veigam era pellicula! ●

## Volontariat

**"Non saberiem pas  
díder qui ajude  
més a qui"**

Lèu 3.000 emplegats e jubiladi de "la Caixa" participen en nòste programa de voluntariat e ajuden a desenvolopar iniciatiuas de caractèr social, mieiambientau e educatiu.

Damb era collaboracion de toti, bastim ua societat mès solidària.



Tel. 902 22 30 40

ÒBRA SOCIAU · ERA ANIMA DE "LA CAIXA"